



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-23-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
9th Edition



PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka 1

ISBN 978-1-920458-23-2

E tshabolotswe e
bile e tsamaelana le
KPKT



Bb

Cc

Ff

Gg

Ee



Mophato

2



Leina:

Tlelase:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA
SETSWANA

Buka 1
Kgweditharo
1 & 2



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motsheka le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephato e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jothle bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



Lelapa



Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.

Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



Kgololosego le pabalesego



O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tihokakutlwisisano ka mokgwa wa kagiso.

Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.




Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



Tshireletsego



Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.

Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwe botlhoko.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Ninth edition 2019

ISBN 978-1-920458-23-2


The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mophato 2



y6 TSW ANA



SETSWANA

Buka





Thitokgang 1: Re boela kwa sekolong

- 1 Re boela kwa sekolong** 2
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Medumo: ditumanosi a e i u
Ikatise go kwala tlhaka Aa
Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 2 Ke boetse kwa sekolong** 4
Thala setshwantsho sa se o se dirileng mo malatsing a boikhutso
Thutiso ya go kwala (tlatsa ka esi, nosi, tshamekile go feleletsa dipolelo tse)
Thutiso ya go kwala (Kwala ka ga se o se dirileng mo malatsing a boikhutso
a dikolo.
Thutiso ya bothabiso (Feleletsa khalentara ka go tlatsa malatsi a a
tlogetsweng a beke le ka go thala setshwantsho sa go bontsha gore
ba dira eng letsatsi lengwe le lengwe la beke.
- 3 Diaparo tsa sekolo** 6
Puiso e e amoganwang (puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ditumanosi a e l o u
Ikatise go kwala tlhaka Bb.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 4 Diaparo tsa sekolo ya me** 8
Thala setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa sekolo ya sekolo.
Tlatsa dintlha tsa gago ka sebele
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Thutiso ya bothabiso: Naya diaparo tse di mo ditshwantshong maina.
- 5 Mosimane yo mošwa kwa sekolong** 10
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ditumanosi a e l o u
Ikatise go kwala tlhaka Cc.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

- 6 O amogetswe mo sekolong sa rona** 12
Diragatsa motshameko o o k ga ka moo o ka amogelang mosimane kgotsa
mosetsana yo mošwa.
Tekathaloganyo: Tlatsa maina a a tlogetsweng go bontsha gore o a
thaloganya.
Kwala dipolelo ka ga tsala ya gago.
Thutiso ya bothabiso (Batla tsela ya gago ya go ya kwa sekolong mo
bobing jo jwa segokgo)
- 7 Metshameko ya sekolo** 14
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: kg, ti, m
Ikatise go kwala tlhaka Dd.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 8 Ke rata metshameko** 16
Thala setshwantsho sa motshameko o o ratang go o tshameka
Kwala dipolelo ka ga gore ke metshameko efe e o e ratang kana e o sa
e rateng
Kwala dipolelo ka ga motshameko o o ratang go o tshameka.
Tshimologo ya ditshwantsho mo ditlhopontsing
- 9 Mooki o tla mo sekolong** 18
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: oo le ui
Ikatise go kwala tlhaka Ee.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 10 Mooki a re ke ...** 20
Go bopa dipolelo tse di ikaegileng ka ditshwantsho. Simolola ka Ke
tshwanetse ...
Kwala dipolelo di le tharo ka ga botshelo jo bo itekanetseng
Kwala dipolelo o simolola ka Ke kgona go... le Ga ke kgone go...
Dirisa madiri
Thutiso ya bothabiso: Go golaganya mafoko a a nang le medumo th le
kgwele ditshwantsho
- 11 Re a ja kwa sekolong** 22
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: modumo ee

Kgweditharo 1: Beke 1 - 5

- Ikatise go kwala tlhaka Ff.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 12 Re a ja kwa sekolong** 24
Thala ditshwantsho tsa se o kgonang go se nkelela, latswa, ama, bona le
se o kgonang go se utlwa. Tlotlela tsala ya gago ka ga ditshwantsho
tsa gago.
Naya ditshwantsho tse tsa dijo maina
Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng (khutlo,
letshwaotsiboso le letshwaopotsi)
Golaganya mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.
Tshwaya dijo tse wena le tsala ya gago le di ratang.
- 13 Re dire tirogae** 26
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: modumo mm
Ikatise go kwala tlhaka Gg.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 14 Ke dira tirogae ya me ka dinako tsoitlhe** 28
Diragatsang motshameko ka sebedisebedi.
Thala mola magareng ga ditshwantsho tse pedi tse di nang le modumo o o
tshwanang (sekao: ngwedile le ngwedile)
Kwala dipolelo ka ga go dira tirogae.
Thutiso ya bothabiso: Khalara mme o leibole setshwantsho.
- 15 Diteko** 30
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ng le g
Ikatise go kwala tlhaka Hh.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 16 Matlha a bothokwa** 32
Buisa khalentara
Botsa ditsala tsa gago gore malatsi a bona a botsalo a leng.
Malatsi a botsalo a mme morago o kwale matlha fa thoko ga maina a bona)
Tlatsa maina a bona mo kgweding e e khalentareng.
Ikatise go kwala tlhaka la letsatsi la gago la botsalo

Thitokgang 2: Malapa le ditsala

- 17 Malapa a a farologaneng** 34
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: b, th le tsh
Ikatise go kwala tlhaka Ii.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 18 Lelapa la me** 36
Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno
Leibola ditshwantsho tse tsa ditokololo tsa lelapa la gaeno
Kwala ka ga lelapa la gaeno.
Thutiso ya bothabiso (Thiphophela mongwe le mongwe mo lelapeng la
gaeno mpho. Bua gore o tlaa naya mang mpho ngwe le ngwe.
- 19 Ke ne ke tsenetse moletlo wa lenyalolo** 38
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ts, l le ng
Ikatise go kwala tlhaka Jj.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 20 Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong** 40
Diragatsa motshameko ka ga kgang.
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya diragalo tsa kgang.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Thutiso ya bothabiso (Go simolola ditlhopontsi)
- 21 Ditsala tsa me tse di siameng** 42
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: nn, aa le mm
Ikatise go kwala tlhaka Kk.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa
mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso
ya mafoko .
Mafoko a tswaelo



- 22 Ka ga ditsala tsa me** 44
Diragatsa motshameko ka ga go thusa motho yo mongwe.
Kwala dipolelo ka ga go thusa kwa gae le kwa sekolong
Kwala dipolelo ka ga mongwe yo o go thusing
Tshameka motshameko wa mafoko wa medumo
- 23 Re tlhokomela diotlwana tsa rona** 46
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: j, ti
Ikatise go kwala tlhaka Ll.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 24 Go thusa ba bangwe** 48
Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seotlwana
se se siameng
Kwala temana ka ga kgang
Tlatsa medumo ya ea, ao, a le u go feleletsa mafoko
Golaganya ditshwantsho go bontsha nako ya letsatsi (moso, maitsebo
kgotsa bosigo)
- 25 Go tshola legae la rona le le phepa** 60
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ph le ee
Ikatise go kwala tlhaka Mm.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 26 Kwa gae** 52
Thala setshwantsho sa se o sa rateng go se dira kwa gae. Tlotlela tsala ya
gago kaga setshwantsho.
Kwala dipolelo o simolola ka Ke rata ... le Ga ke rate ...
Feleletsa mafoko o dirisa medumo si, sw, sh, cr
Thala setshwantsho sa se o se dirang mo nmosong, mo maitseboeng le
bosigo.
- 27 Re ikatisa rotlile** 54
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ngw, l, le aa

Kgweditharo 1: Beke 6 - 8

- Ikatise go kwala tlhaka Nn.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 28 Ikatiso le metshameko** 56
Tlotlela tsala ya gago gore o rata metshameko efe le gore ke metshameko
efe e o sa e rateng
Feleletsa dipolelo o simolola ka Ke a o rata kgotsa Ga ke o rate)
Kwala malatsi a beke ka taelano e e siameng.
Thala setshwantsho sa se o ratang go se dira mo go lengwe la malatsi ao
Thutiso ya bothabiso (Bua ka ga setshwantsho. Bolelela tsala ya gago
gore ke dilo dife tse di gaufi le gore ke dife tse di kgakala)
- 29 Re leka go ja sentle** 58
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: aba, ala le ona
Ikatise go kwala tlhaka Oo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 30 Podi mo tshingwaneng** 60
Ka sebedisebedi, diragatsang motshameko wa kgang.
Nomora ditshwantsho go ya ka tatelano ya kgang.
Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho.
Lebelela mebila. Bolelela tsala ya gago gore ke mebila efe e o e boning fa
o tswaka mebila e mmogo.
- 31 Go thusa batho ba bangwe** 62
Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: g, ny le k
Ikatise go kwala tlhaka Pp.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo
lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo
- 32 Go thusa batho ba bangwe** 64
Diragatsa motshameko ka ga go thusa kwa gae
Kopa ditsala di le gore mmala o ba o rata thata ke ofe. Kwala maina a
bona le mebila go feleletsa theibole.
Kwala kgang ka ga mongwe yo o mo thusing
Batla tsela ya gago go tswa kwa sekolong go ya kwa lepatlelong mo bobing
jo jwa segokgo)





Thitokgang 3: Dikgang tse di monate

33 Go tswa leeto 66

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Puosebui
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ntl le ts
Ikatisa go kwala tlhaka Qq.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

34 Dikgang tse di monate 68

Bua ka ga leeto le o batlang go le tswa.
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha gore o tlaa bona eng.
Mainatota o dirisa ditlhakagolo.
Kwala dipolelo ka ga lefelo le o eletsang go le etela.
Tshameka motshameko wa dimpho o dirisa mang, goreng le lekopanyi gonne.

35 Re ya kae? 70

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ng, l, ua
Ikatisa go kwala mafoko a a nang le modumo eng
Ikatisa go kwala tlhaka Rr
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

36 Ke batla go bona... 72

Bua ka ga mafelo a a ratang go a etela. O batla go bona eng kwa teng?
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotlele tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.
Kwala dipolelo ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.
Thala difathego mo lethabaphefong la bese mme o khalarise bese.

37 Bese e tsamaya mo metseselaeng 74

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: m, d le tl
Ikatisa go kwala tlhaka Ss.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

38 Go kgabaganya dipolasa le dikgwa 76

Thutiso ya a re direng (Thala ditshwantsho tsa se bana ba se bonang)
Thutiso ya a re kwaleng (Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago)
Thutiso ya a re kwaleng (Tlatsa lefoko le le nepagetseng)
Thutiso ya bothabiso (Bontsha mokgweetsi wa bese ka moo a ka tswang ka teng mo mararaaneng a a sekgwa)

39 Go kgweetsa mo toropong 78

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: m le ts
Ikatisa go kwala tlhaka Tt.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

40 Pule o tshabile 80

Diragatsa motshameko go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Nomora ditshwantsho tsa kgang ka tatelano e e nepagetseng.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Tshameka motshameko wa mafoko go boeletsa medumo.

41 Re bona setlhano se segolo 82

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ng, tsh, y le ph
Ikatisa go kwala tlhaka Uu.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

42 Diphologolo tse dingwe 84

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona. Tlotlela tsala ya gago ka ga setshwantsho sa gago.
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Thala mola go feleletsa dipolelo go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Feleletsa mafoko o dirisa t, p, l le th. Morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se siameng)
Tatelano ya alefabe: Feleletsa setshwantsho mme morago o se khalarise.

43 Bese e ya kwa lebopong 86

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng

Kgweditsharo 2: Beke 1 - 5

Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: nw kwa tshimologong ya lefoko le ua kwa bokhutlong jwa lefoko

Ikatisa go kwala tlhaka Vv.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

44 Re sa ntse re le kwa lebopong 88

Go kwala lenaneo
Go kwala posekarata
Go kwala malatsi a beke ka tatelano.
Bua gore o dira eng mo letsatsing lengwe le lengwe
Kwala dipolelo ka ga se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe.
Kopanya maronthorontho mme morago o khalarise setshwantsho.

45 Ke nako ya go boela gae 90

Puiso e e amoganwang (Dithlogo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ya tshw, th
Ikatisa go kwala tlhaka Ww.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

46 Re boela gae 92

Thala setshwantsho go bontsha gore o tlhaloganya kgang.
Bopa dipolelo ka go kopanya dikarolo tse pedi.
Kwala temana ka ga nako e o kileng wa ipona o utlwile bothoko ka yona
Tshameka motshameko wa mafoko go ikatisetsa medumo.

47 Re boetse mo tlaseng 94

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ee, kg, r le l
Ikatisa go kwala tlhaka Xx.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

48 Re boetse gae 96

Bega dikgang
Kwala dikgang
Bopa dipolelo ka go kopanya dikarolo tse pedi.
Thala tsela ya bese go ya ka tatelano yak gang go bontsha gore o a tlhaloganya.

Thitokgang 4: Tikologo

49 Pula ya matlakadibe 98

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo tsh, n, aa le ngw
Ikatisa go kwala tlhaka g.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

50 Pula ya matlakadibe 100

Bolelela pele bokhutlo jwa kgang.
Thala setshwantsho ka ga kgang.
Kwala bokhutlo jwa kgang.
Buisa bokhutlo jwa kgang.
Khakara setshwantsho se se ka ga kgang.

51 Pula ya sefako 102

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo w, h le ae
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

52 Morago ga pula ya sefako 104

Bua ka ga kgang
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya kgang. Morago o tlotlele tsala ya gago kgang e.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Feleletsa mafoko a a nang le la, mo, ro, wa, kgw le th mme morago o a golaganye le ditshwantsho tse di nepagetseng.
Tlhalosa setshwantsho

53 Ke kile ka bona segagane 106

Puiso e e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ts, au le th
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

54 Segagane se se boleta e tshweu 108

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Bongi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segagane.
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko gore a golagane le ditshwantsho tse di nepagetseng.

55 Pitlha 110

Puiso e e amoganwang (Puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo tsh, tlw, nn le th
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

56 Pitlha tse nne 112

Tlotlela tsala ya gago gore o rata eng le gore ga o rate eng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bua ka ga mefuta ya diapara tse re tshwanetseng go di apara setlha sengwe le sengwe.
Kopanya dikarolo tse pedi tsa polelo.
Kwala dipolelo ka ga setlha se o se ratang le ka ga setlha se o sa se rateng.
Tlhalosa setshwantsho go bontsha gore segagane se gola jang go tloga mo kgatong ya go nna lee.
Khalara setshwantsho sa segagane.

57 A pula e tlaa na gompieno? 114

Buisa tshate ya maemo a bosa mme o bue gore bosa bo tlaa ema jang letsatsi lengwe le lengwe.
Araba dipotso tsa tekathaloganyo tse di ka ga tshate ya maemo a bosa.
Medumo: dithongwamoro tsa ng.
Kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

58 Ditshate tsa maemo a bosa 116

Rekoto maemo a bosa a beke
Tatelano ya alefabe
Mainatota

59 Ke nako mang? 118

Puiso e e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: mafoko a a nang le medumo o, a le mm
Mokwalo: Kopolola polelo.

Kgweditsharo 2: Beke 6 - 8

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

60 Go boleta nako 120

Go buisa tlalo
Tlatsa dinako mo difathegong tsa ditlalo.
Thutiso ya bothabiso (Sega tlalo go tswa kwa morago ga buka mme o kgomaretse manakana mo go yona. Bontsha ditsala tsa gago dinako tse di farologaneng)

61 Ka ga nako 122

Puiso e e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo n, b le ae
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

62 O dira jalo ka nako mang? 124

Golaganya dinako tse di mo dithupanakong tse.
Kwala nako, morago o thale manakana mo ditlalo go bontsha dinako tse di nepagetseng.
Lebelo la mafoko la go ikatisetsa tiriso ya medumo.


63 Go aparela maemo a bosa 126

Puiso e e amoganwang (Lokwalodikgang)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: mafoko a a nang le modumo oa, o
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

64 Lokwalodikgang lwa me 128

Bua ka ga dikgang tsa gago ka sebele.
Kwala lokwalodikgang lwa gago.
Sega mpopo wa pampiri o bo o a apesa.





A re bueng

Go a itumedisa go boela sekolong Malatsi a boikhutso a ne a le maleele thata.

Dumela Ati.

Dumela Thabo.

Dumela Pule.

O ne o dira eng mo malatsing a boikhutso?



Thabo

Ke ne ke ile kwa lewatleng.



Ati

Ke ne ke ile kwa go nkoko.

Amo



Ke ne ke le kwa gae.

Houhou!



Pule

Jabu



Ke ne ke le kwa gae. Ga ke a bona Ati, Thabo le ntšwa e go tweng Pule. Ke ne ke le esi. Ga go ope yo ke tshamekileng le ena.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba boetse sekolong.

Jabu o ne a ya kwa lewatleng mo malatsing a boikhutso.

Amo o ne a dutse mo gae.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

toropong	gae	ile	maleele
sekolong	gola	ila	maano
lewatleng	goa	ina	mala

Mafoko a tswaelo

dumela
gae
lewatleng



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



A A

a a



A re direng

Thala setshwantsho sa se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.



A re kwaleng

Tlhopha lengwe la mafoko go feleletsa polelo ya gago.

tshamekile

Ke _____ le mosetsana yo mošwa kwa sekolong.

esi

Ke ne ke le _____ go se na yo ke ka tshamekang le ena.

nosi

Nna ke ne ke le _____ kwa lewatleng.

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo ka ga se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

nosi


jele

malatsi

esi

gae

lewatleng



Boithabiso

Jaanong o boetse kwa sekolong. O ya go dira eng beke yotlhe? Tlatsa malatsi a beke. Jaanong thala setshwantsho sa se o tlaa bong o se dira letsatsi lengwe le lengwe. Morago o bolelele tsala ya gago.

Ka Mosupologo ke tlaa bo ke...

Ka Sontaga ke tlaa bo ke...



Mosupologo



Labobedi



--


--



Labotlhano



--



Sontaga

--

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Morutabana



Rotlhe re apara diaparo tsa rona tsa sekolo. A diaparo tsa sekolo tsa gago di ne di sa ntse di go lekana?



Ati

Diaparo tsa sekolo tsa me di ne di le nnye thata. Ke tshwanetse go apara diaparo tsa sekolo tsa abuti wa me.

Bongi



Ke na le diaparo tsa sekolo tse ntšhwa. E kgolo thata. Mme a re diaparo tsa sekolo tsa me di tshwanetse go ntekana go fitlha ke bala Mophato 5.

Amo



Diaparo tsa sekolo ya me le yona e nnye thata.

Jabu



Ga ke ise ke nne le diaparo tsa sekolo. Rre a re o tlaa nthekele tsona mafelo a kgwedi fa a gola.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Diaparo tsa ga Amo di dinnye thata.

Thabo o na le diaparo tse dintšhwa.

Jabu o tlaa bona diaparo tsa sekolo fa rraagwe a gola.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

apara	mafelo	monnye	tshwanetse
alola	bofelo	sennye	ganetse
aba	lefeelo	nnye	sianetse

Mafoko a tlwaelo

diaparo
tsa sekolo

kgolo
mafelo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



B B

b b



A re direng

Thala setshwantsho sa gago o apere yunifomo ya gago ya sekolo.



A re kwaleng

Feleletsa karata e mme o thale setshwantsho sa gago.




Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____.

Ke na le dingwaga di le _____.

Sekolo sa me ke _____.





A re kwalleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga diaparo tsa sekolo ya sekolo sa gago.
Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thai

borokgwe

ditlhako

baki

dikausu

jeresi

hempe

sekhete



Boithabiso

Naya diaparo tse maina.



thai





A re bueng



Itu

Nna ke Itu. Ke mošwa mo sekolong se. Ke esi. Ke tswa kwa sekolong se sengwe.

"O kare ke ka bo ke na le mongwe yo ke ka tshamekang le ena," ga bua Itu.



Pule



Amo

Amo le Pule ba bona Itu a eme a le esi. Ba ya kwa go Itu.

"Dumela Itu. A o batla go tshameka le rona?" ga bua Amo.



Amo

"O ka nna wa tshameka le rona," ga bua Amo.

Itu o itumetse gonne a ka tshameka le Amo le Pule.



Itu



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Itu ke mosimane yo mošwa kwa sekolong.

Amo le Pule ba ne ba ya go bua le Itu.

Itu o itumetse jaanong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

esi	se	tshameka	sekolong
nosi	sele	tshasa	tshamekang

Mafoko a tlwaelo

bua
batla
ena



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



C C

c c



A re direng



Lo le mo ditlhopheng tsa lona, etsisang kamogelo ya mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.



A re kwalleng

Botsa ditsala di le 5 gore ba rata go buisa buka efe mme o khalare sediko fa thoko ga buka.


☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐


A re kwalleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga nako e o neng o ikutlwa o le mongwe o jewa ke bodutu. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

mongwe

utlwa

botlhoko

ke

sa

itse

Ditsala tsa gago di ratile buka efe go gaisa?

Ditsala tsa gago di ratile buka efe go le gonnye?





A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo matorokising a medumo a a nepagetseng.

katse

mmitisi

koko

noto

bele

kopo

kuku

lepa

ipipa

beke


suna


kika

hula

haraka


bapa






Boithabiso

Thusa mosimane yo mošwa go bona tsela ya gagwe ya go ya kwa sekolong.
Bolelela tsala ya gago gore ke matshwao afe a a fetang.





A re bueng

Amo



Ke rata go
tshameka
bolotloa.



Bongi

Ke rata go ikakga le go
tshameka mo ntlong e
e mo setlhareng.
E kwa godimo mo
setlhareng mme re se
ka ra wa.

Itu



Re rata go tshameka
kgwele ya dinao.

Ke rata go
taboga mabelo.
Gape ke rata go
tlola dipale.



Jabu



Phaladi

Ke rata motlolo o moleele.

Kena



Kena o batla go tshameka mme ga
a kgone go tsamaya.

O tshameka le ntšwa ya gagwe.
Re rata go bua le ena.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Kena o tsamaya le ntšwa.

Jabu o rata go tshameka bolotloa.

Refilwe le Amo ba rata go tshameka kgwele ya dinao.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

ikakga	wa	tlola	mmung
kgone	watšhe	tlotla	mme
kgala	wena	tlosa	mmona



Mafoko a
tlwaelo

taboga
setlhareng
tshameka



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



D D

d d



A re direng

Thala setshwantsho sa metshameko kgotsa motshameko o o ratang go o tshameka.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.
Tlhopha mafoko go tswa mo lenaneong le.

kuku

bolotloa

go tlola

go taboga

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga metshameko kana motshameko o o ratang go o tshameka.

taboga

tshameka

jaaka

rata

tlola

natefelelwa




A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa karabo e e nepagetseng.



- ☒ A kgwele ya dinao
- ☐ B kerikhete
- ☐ C rakebii
- ☐ D tenese




- ☐ A go thuma
- ☐ B kerikhete
- ☐ C tlola
- ☐ D bolotloa



- ☐ A rakebii
- ☐ B kerikhete
- ☐ C judo
- ☐ D bolotloa



- ☐ A tenese
- ☐ B kerikhete
- ☐ C go thuma
- ☐ D go taboga



- ☐ A go thuma
- ☐ B kerikhete
- ☐ C rakebii
- ☐ D bolotloa



- ☐ A tenese
- ☐ B rakebii
- ☐ C bolotloa
- ☐ D go thuma





A re bueng



Gompieno mooki o tlile kwa sekolong sa rona go tihatlhoba matlho a rona.

Maria o batla diborele gonne ga a bone.

O tshwanets go dula kwa pele mo phaposiborutelong.





Amo

Mooki o re kopa gore re buise tšhate e e mo leboteng. Phaladi ke sefofu. Ga a bone. Re mo thusa go tsamaya. O na le buka e e nang le maronthorontho gore a kgone go utlwelela mafoko.



A re kwaleng

Buisa kgang.
Morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.


Mooki o ne a tlile go tlhatlhoba:	Ke mang yo o tlhokang diborele?	Ke mang yo o tlileng kwa sekolong sa rona?	Leina le le ntle la kgang e ke mang?
A diatla	A Maria	A Ngaka	A Manto o fiwa diborele
B matlho	B Jabu	B Rasetimamolelo	B Ngaka e tla kwa sekolong.
C maoto	C Susan	C Mooki	C Re tlhatlhobilwe matlho.
D ditsebe	D Mandu	D Mokgweetsi wa emelentshe	D A o kgona go utlwa?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mooki	tsamaya	rona	buisa
lootsa	laya	bona	ruisa



Mafoko a
tlwaelo
bana
bararo
ratana




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



E E e e



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore mooki a re o dire eng.



Ke tlhape diatla
tsa me.



Ke gotlhe meno
a me.



Ke je maungo
le merogo.



Ke robale ka nako.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se mooki a reng o se dire.

Mooki a re ke

Mooki a re ke

Mooki a re ke



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.

thuma

bina

kgweetsa

apaya

penta

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Boithabiso

Golaganya lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.


mooki

tshupanako

buisa

tsamaya





A re bueng

Buisa kang. Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo e.



Amo

Re lesego thata. Re fiwa dijo kwa sekolong.
Re itumetse rotlhe.

Bomme ba re apeela dijo tse di monate.

Go tsaya sebaka go amogela dijo tsa rona.



Ati



Pule le ena o batla dijo.

Ke rata go ja digwete. Phaladi o rata go ja nama.

Nomsa o bonala a lwala. Ga a batle go ja gompieno.

A o rata merogo?



Nomsa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Nomsa o bonala a lwala.

Phaladi o rata nama.

Nomsa o batla go ja.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lesego	dijo	lwala	apeela
lerato	ja	lwe	reetse
leboga	jelo	lwetse	reela



Mafoko a
tlwaelo
itumetse
digwete
dijo




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago
ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo
lebokosong la mafoko.



F F

f f



A re direng

Thala setshwantsho sa sengwe se o kgonang go se:

dupelela	latswa	ama
	bona	utlwa



A re kwaleng

Tlatsa lefoko le le nepagetseng fa thoko ga sejo sengwe le sengwe.

mašwi

tlhapi

apole

nama

mae

borotho

tšhisi

dinawa

kuku

bupi





A re kwalleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.



jabu o rata tšhisi


Jabu o rata tšhisi



bongi o ja nama beke nngwe le nngwe

a o rata dinawa

ijoo ke digile mae




Boithabiso

Khalara boloko go supa gore ke dijo dife tse o di ratang.
Dira jalo go supa gore tsala ya gago e rata dijo dife.



	ditšhipisi	khabetšhe	kuku	dimonamone	sepinitšhi
Ke rata					
Tsala ya me e rata					



A re bueng

Ke nna Phaladi mme ga ke rate go dira
tirogae ya me.

Ga ke rate go boeletsa tiro yotlhe ya me.

Ga ke rate go dula letsatsi lotlhe. Ke batla
go tshameka letsatsi lotlhe.

Morutabana wa me a re re buise kwa gae
letsatsi lengwe le lengwe.

A re ke dire tirogae ya me yotlhe pele ke
tshameka kgwele ya dinao.



Phaladi



Ke rata go sianasiana le go raga bolo ya me.

Mme o tlhatlhoba gore a ke dira tirogae ya me.

Ke a mmuisetsa. O lebelela dibuka tsa me tsa sekolo. O rata go di bona.



A re kwalleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

O dira tirogae ya gagwe pele a tshameka kgwele ya dinao.

Phaladi o rata go dira tirogae ya gagwe.

Rraagwe o tlhatlhoba dibuka tsa gagwe.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tlhatlhoba	mme	kwa	tshameka
tlhama	mmona	lekwa	remaka
tlhapa	mmitsa	bokwa	leleka

Mafoko a tlwaelo

dira letsatsi bolo




A re kwalleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



G G

g g



A re direng



Ka sebedi, etsisang Phaladi a sa batle go dira tirogae ya gagwe. Yo mongwe wa lona e nne morutabana wa gagwe. Mmoleleleng gore ke eng go mo siametse gore a dire tirogae ya gagwe.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e nepagetseng. Morago o tlotlele tsala ya gago kgang.



3



2



1

1

2

3



1

2

3



1


2

3



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.





A re bueng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo a.



Gompieno ke 20 Mopitlwe.

Re kwala teko.

Pule o a dula a bo a re lebelela.

Ke kgona go buisa le go kwala
gonne ke dira tirogae ya me
letsatsi lengwe le lengwe.



Itu

Morutabana wa me a re tiro ya me e siame.

Diteko di mo thusa go bona gore a ka nthusajang.

Ke ntsha bojotlhe jwa me kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba kwala teka.

Pule ga a boife.

Diteko di thusa barutabana go thusa bana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

jang	bojotlhe	pula	gonne
mang	tsotlhe	dula	gontsi
kang	lotlhe	rula	gore



Mafoko a tlwaelo

kwala
kgona
buisa



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



H H

h h



A re direng

Khalentara

Bua le ditsala tsa gago gore malatsi a botsalo a bona a leng. Tlatsa maina a bona mo kgweding e e nepagetseng mo khalentareng.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 4 gore malatsi a botsalo a bona a leng mme o kwale matlha fa thoko ga maina a bona.

Leina la tsala Letlha la botsalo	Letlha la botsalo
Bongi	15 Phatwe




A re kwaleng

Kwala letlha la botsalo jwa gago.


Letsatsi

Kgwedi





A re bueng



Amo o tshela mo lelapeng le lennye.

Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.

Mo lelapeng la gaetsho re a ratana.

Jabu o nna le nkokoagwe le

bana ba bangwe ba bararo.



Pule

Bana ba bangwe ga ba na rre kgotsa mme.
Go botlhokwa gore re ba thuse.

Pule o nna le rona. Ke ntšwa ya me. Ke a e
tlhokomela e bile ke e fa dijo.

Batho ba bangwe bona ba ruile dikatse le ditlhapi
tota le dinku jaaka diotlwana.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Amo o tshela mo lelapeng le legolo.

Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.

Pule ke katse ya me.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwa dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

bona	tlhapi	lelapa	tshela
bola	tlhapa	lelana	tshola
bina	tlhaga	lela	tshega



Mafoko a
tlwaelo

tshela
dikatse
tlhokomela



A re kwaleng


Ikatise go kwa ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



I i

i i



A re direng

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.



A re kwaleng

Kwala mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

opelang

sala

tlala

kala

emang

aka


koloi

sama

tlotla

jang

tlatsa



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga lelapa la gaeno.
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lorato


lelapa

abuti

ausi

mošwa

tsofetse



Boithabiso

Tlhophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gaeno mpho.
Tshwaya mpho nngwe le nngwe fa o sena go e naya mongwe wa lelapa.
O neelane ka dimpho tsotlhe.

E re:

Ke ya go naya mme ditšhokolete gonne o
rata dilo tse di monate.



		
☐	☐	☐
		
☐	☐	☐

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **ts**.

Bongi

Ke lebetse gore Malome Dumi o ne a nyala ka Lamatlhatso.


Mongwe le mongwe o ne a itumetse. Losika la gaabo monyadiwa ke la batho ba ba monate thata. Monyadiwa o ne a le montle thata.

Go ne go setse go na le batho ba bantsi kwa moletlong wa lenyalo. Mongwe le mongwe o ne a bina e bile a opela. Re ne ra ja dijo tsa methalethale – mpa ya me e ne e tletse, tsi!



Amo o ne a tshwenya. O ne a tebisa Pule. Morago a wa mme o gobala mo letsogong.

O ne a bo a ya kwa tleliniking ka ntlha ya kgobalo.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Amo o ne a gobala mo letsogong.

Malome Phaladi o ne a nyala.

Amo o ne a ya kwa tleliniking gonne o ne a iphisa mo letsogong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumetse	lebetse	setse	letse	metse
boitumelo	lenyalo	pelo	kgobalo	kopelo



Mafoko a tlwaelo

tshwenya
malome
monyadiwa



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



J J

j j



A re direng




Etsisang se se diragaletseng Bongi kwa lenyalong.
Dirisang baanelwa ba ba latelang:

- Bongi
- Pule
- Mme
- Ngaka



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 go fitlha ka 4 go bontsha tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotlele tsala ya gago ka ga kang e o e bonang mo ditshwantshong.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.

ngaka

tleleniki

lenyalo


letsogong

Fapha

kota

tebisa

wele



Boithabiso

Batla, mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



A botlhoko

A letsatsi

A tsofetse

A pula

B itumetse

B tenegile

B mošwa

B letsatsi

C tenegile

C montle

C ngwana

C mariga

TEACHER: Sign

Date



A re bueng



Mongwe le mongwe o batla ditsala tse di siameng.

A o na le tsala?

Tsala ya gago ke mang?

Tumi le Pam ba tshameka mmogo.
Gape ba dira tirogae mmogo. Ba rata go buisetsana dibuka.

Tumi le Pam ba na le tsala e nngwe e e siameng. Leina la yona ke Bongi.



Mmaagwe Bongi o a lwala.

Bongi o phepafatsa ntlo letsatsi lengwe le lengwe. O tlhokomela monnawe wa mosimane.

Tumi le Pam ba ya go mo thusa.



A re kwalleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Tumi, Pam le Bongi ke ditsala tse di siameng.

Mmaagwe Tumi o a lwala.

Pam le Tumi ga ba batle go thusa Bongi.




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mmogo	mmaagwe	mmetsa	mmona	Mmoni
monnawe	nna	nnela	nnaleta	nnisa



Mafoko a tlwaelo

leina
tsala
dibuka



A re kwalleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



K K

k k



A re direng

Mo setlhopheng sa gago, etsisa tsala e e batlang gore o e thuse.



Bua gore bothata jwa yona ke eng le gore wena le ditsala tsa gago le ka e thusa jang.



A re kwalleng

Kwala gore o ka kgona go dira eng go thusa kwa gae le kwa sekolong.



1

Nka thusa jang kwa sekolong?

2

Nka thusa jang kwa gae?



Go thusa

3

Nka thusa ditsala tsa me jang?

4

Ke mang yo a nthusang?



Boithabiso



Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Bongi. Ke mang yo o tlaa fitlhang kwa ntlong ya gaabo Bongi pele. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela boloko (l) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Bongi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Bongi la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong le le rileng o tshwanetse go buisa lefoko leo.





A re bueng



Pule ke ntšwa e e bosilo.

O rata go tebisa katse.

Maabane katse e ne ya palamela
kwa godimo ga setlhare gore
Pule a se ka a e tshwara.

E ne e tshaba go fologela kwa
tlase.



Ke ne ka batla llere go folosa katse.

Amo o ne a nthusa.

Re ne ra fa katse dijo gore e je.

Morago e ne ya ya go robala.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Katse e ne ya tebisa Pule.

Katse e ne ya palamela kwa godimo ga setlhare.

Bongi o ne a folosa katse go tswa mo setlhareng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dijo	ya	llere	batla
sejo	laya	llono	tlase
sejana	baya	llori	tlala



Mafoko a
tlwaelo

godimo
katse
tlase




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



L L I I



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seruiwanyana se sentle sa gago.



A re kwaleng

Tlatsa maemedi a a nepagetseng.

Ke

Ba

O

E

Re



_____ ile kwa magaeng ka bese.



_____ ile kwa sekolong ka maoto.



_____ ba kolobile ba le mo tereneng.

_____ ne e bogola.



_____ ditsala tse dikgolo.

_____ tlaa emela bese.





A re kwaleng

Tlatsa ka medumo e e se yong, mme o bapise lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.


ea

ao

a

u

				
n _ m _	b _ ka	m _ _ to	les _ _	mas _ _



Boithabiso

Bapisa ditshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



mosong
maitseboa
bosigo





A re bueng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo tlh.



Go botlhokwa gore rotlhe re thuse kwa gae.

Ke a feela, mme o a tlhatswa, mme rre ena o phimola lerole.

Lesea le a tlhakatlhakanya.



Fa ntlo ya rona e le phepa botlhe
ba a dula, mme ba tlotle.

Mme nna ke buisa buka kgotsa ke
etela Bongi.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Rre o a tlhatswa.

Mme o a feela.

Ke etela Bongi fa ntlo e le phepa.



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

feela	tlhatswa	phimola	phepa
beela	latswa	edimola	pholo
reetsa	atswa	rumola	phela



Mafoko a
tlwaelo

gore
dula
etela



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



M M

m m



A re direng

Thala setshwantsho sa selo se o sa rateng go se dira kwa gae.

A large rectangular area with a dotted red border, intended for drawing or writing.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga selo se o sa rateng go se dira.

Ga ke rate go

Ga ke rate go



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko, mme o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

nk


ntšw

ntl

n



_____ a




_____ u



a _____ ega



_____ o



Boithabiso

Thala setshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



Mo g



Motshegare



Bō igo



A re bueng



Morutabana o ne a re bolelela
gore mongwe le mongwe a nne le
motshameko o a o tshamekang.

Ke rata go taboga mabelo. Re
tshameka rotlhe morago ga
sekolo.


Re rata go taboga. Bolotloa ke
motshameko o ke o ratang thata.

Pam o tshameka bolotloa ka
Mosupologo le Labone.

O kgona go kolopela bolo kgakala le gona ka maatla. Ga a ke a fapaana le ope.

Letsatsi lengwe o ne a kolopela bolo kgakala thata mme a thuba letlhabaphefo la sekolo.

Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Pam o rata kgwele ya dinao.

Pam o tshameka kgwele ya dinao ka Mosupologo le ka Labone.

Pam o thubile letlhabaphefo.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lengwe	kgakala	kolopela	maatla
mongwe	kala	bolelela	baakanya
sengwe	bala	lelela	fapaana



Mafoko a tlwaelo

bolo
kgona
morutabana



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




N N

n n



A re direng

Akanya ka ga metshameko e o e ratang. Jaanong bolelela tsala ya gago ka ga dilo tse o di ratang le tse o sa di rateng. Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwalleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga metshameko e o e ratang le e o sa e rateng.

ke a o rata

ga ke o rate



Motshameko wa kgwele ya dinao _____

Motshameko wa bolotloa _____



Motshameko wa go thuma _____



A re kwalleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, go simolola ka Latshipi (Sontaga). Thala setshwantsho sa go bontsha gore o dira eng ka Mosupologo.


Mosupologo		
Latshipi		
Laboraro		
Labobedi		
Labotlhano		
Lamatlhatso		
Labone		

Letlha:



Boithabiso

Lebelela setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke dilo dife tse di gaufi le gore ke dife tse di kgakala.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.

TEACHER: Sign

Date



A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **jw**.



Ke rata go ja merogo e e tswang mo
tshingwaneng ya rona.


Tshingwana e dikologa ntlo ya rona.

Re jwala digwete le dinawa.

Gape re jwala ditapole le ditamati.

Fa pula e sa ne, ke nosetsa dijawalo.

Letsatsi lengwe podi e kile ya ja
dijwalo tsotlhe.
Ke ne ka e tebisa mme ya tshaba.



A re kwaleng Araba dipotso tse.

O jwala eng mo tshingwaneng?

O nosetsa dijwalo leng?

Ke eng se se neng sa tla go ja dijwalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshaba	jwala	rona	gape
baba	kwala	bona	sepe
aba	bala	sona	gope

Mafoko a
tlwaelo

merogo
rata
dijwalo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




O

o

o

o



A re direng

Ka sebedi, etsisang podi e tsena mo tshingwaneng ya lona, mme e ja merogo ya lona.
Ke mang yo o yang go nna podi?



A re bueng

Lebelela ditshwantsho le tsala ya gago, mme le di nomore go ya ka tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se o se bonang mo setshwantshong.
Dirisa mafoko a go go thusa.

podi

jele

merogo

tebisitse

heke



Boithabiso

Lebelele mebala.

Bolelela tsala ya gago gore o bona mebala efe fa o tswaka mebala e.



Go tswaka mebala




Mebala e megolo:



bohibidu



boserolwana



botala jwa legodimo

E re:

Fa ke tswaka bohibidu
le boserolwana ke bona

_____.



bohibidu

+




boserolwana

=



namune



botala jwa legodimo

+



boserolwana

=




botala jwa tlhaga




bohibidu

+



botala jwa legodimo

=



phepole



A re bueng



Nkoko o tsofetse thata.

Ke aga ke mo thusa go tsamaya.

O dirisa thobane mme o tsamaya ka bonya thata.

Maoto le mokwatla wa gagwe di botlhoko.



Mo lelapeng la rona re a thusana.
Go botlhokwa go tshelela mo
lelapeng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Nkoko o mošwa.

O utlwa botlhoko mo mokwatleng le mo maotong.

Mo lelapeng la gaetsho ga re thusane.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go
kwa dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

aga	bonya	lesika	botlhoko
bega	benya	boka	botlhokwa
boga	tsenya	beka	setlhogo

Mafoko a
tlwaelo

nkoko
tsofetse
thusana



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela
o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



P P

p p



A re direng


Ati go le gantsi ga a rate go thusa batho. Etsisa se o tlaa se bolelelang Ati.



A re kwaleng

Batlisisa gore ke mang yo o ratang mebala e e rileng.
Botsa bana ba le 5 mo tlelaseng ya gago gore ba rata mebala efe.

Leina	Mmala o o rategang



A re kwaleng

Fetolela dipolelo tse go tswa mo pakjaanong go ya kwa pakapheting.

Ke thusa kwa gae.

Maabane _____.

Dan le Ati ba tlola go tswa mo beseng.

Maabane ba _____.

Maabane re _____.






Boithabiso

Kwala mfoko a mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

poo, betsa, tootso, seatla, leano, boka, poo, lefeelo, sila, gola, folaga, garawe, lootsa, sesepa, botala, selepe, fofa, seega, tseana, foka, leeto





A re bueng

Gompieno morutabana wa rona o ne a tloga a re tlotlela dikgang tse di monate.

O re boleletse gore tlelase ya rona e ya go tswa leeto ka bese. Re ya go tsamaya sebaka sa beke. Re ne re itumetse thata mme re tlolela kwa godimo le kwa tlase ka boitumelo.

Bongi



Ati



"Ke batla go ya kwa lebopong," ga bua Ati.



Jabu


"Ke batla go bona diphologolo tse di tlhaga," ga bua Jabu.



Amo

"Ke batla go boga mafelo a mangwe," ga bua Amo.

Morutabana wa rona o rometse dikipa tse dintle gore re di apare mo beseng. Re lesego tota. Re ne re itumetse thata.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ati o ne a batla go ya kae?

O ne a batla go ya kwa

Ke eng se Jabu o neng a batla go se bona?

O ne a batla go bona

Bana ba ya go nna mo malatsing a boikhutso a le makae?

Ba ya go nna mo malatsing a boikhutso sebaka sa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumela	boleletse	tlhaga	dintle
tlotlela	itumetse	tloga	ntlong
bolelela	rometse	boga	sentle

Mafoko a tlwaelo

tloga
monate
lesego




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Q Q

q q



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o batlang go ya teng le gore o batla go bona eng kwa teng.
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha se o tlaa se bonang.



A re kwaleng

Kwala leina la gago.

Kwala maina a, o dirisa ditlhakakgolo.

bongi	dan	jabu	ati	amo

Kwala maina a ditsala di le nne tsa gago.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga kwa Jabu, Amo le Bongi ba tlaa yang kwa teng.

Handwriting practice area with 10 horizontal blue lines.





Boithabiso

Neelana ka mpho. Tswala matlho a gago mme o beye monwana wa gago mo go nngwe ya dimpho tse. Morago bua gore o ya go naya mang mpho, le gore ke goreng o nagana gore ke mpho e e siametseng motho yoo. Gakologelwa gore le wena o itlhophele mpho, o tlhophele morutabana wa gago le tsala nngwe le nngwe ya gogo. Tshwaya mpho e o setseng o e file mongwe. Yo o tlaa nnang wa ntlha go neelana ka dimpho tsotlhe ke ena mofenyi.

E re:

Ke tlaa naya morutabana wa me mokgele **gonne** o ema mo letsatsing letsatsi lengwe le lengwe.





A re bueng



Re ya kwa kae?

Sa ntlha, re ya go bona diphologolo tse di tlhaga.

Morago, re ya kwa lebopong.

Re ya go tsamaya ka bese e kgolo ya sekolo.

Re ne ra lebelela mmepe go bona mafelo.



Jabu

"Ke batla go bona leruarua la meno a magolo a a bogale," ga bua Amo.



Amo

"Ke batla go epa mosima o boteng lebopong," ga bua Jabu.

"Ke batla go bona tau e kgolo ka meno a magolo a a bogale," ga bua Bongi.



Bongi



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Amo o ne a batla go bona eng?

Amo o ne a batla go bona

Bongi o ne a batla go bona eng?

Bongi o ne a batla go bona

Jabu o ne a batla go bona eng?

Jabu o ne a batla go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

eng	leng	mang	mong	kang
magolo	kgolo	segolo	bogolo	bolo
leruarua	kua	rua	fudua	bua



Mafoko a tlwaelo

tloga
monate
lesego



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



R R

r r



A re direng



Kwala polelo ka ga setshwantsho
sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.



A re kwalleng

Gatisa mela mme o batlisisa gore bana ba batla go bona eng.



Jabu





Bongi



Phaladi



Amo



Letlha:



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.

palama

dibeke

kgweetsa

bana


rabola

Blank writing area with horizontal lines.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Tlotlela tsala ya gago kang e o e bonang mo ditshwantshong.



TEACHER: Sign

Date



A re bueng


Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **g** le **kg**.

Ke Mosupologo. Ijaa!

Ra bo ra palama bese.

Bese e feta gaufi le legae la Mohumagadi wa Pula.



Rotlhe re lebelela kwa ntle ka
matlhabaphefo go leka go bona mohumagadi
mme dimela tsa teng di kitlane e bile di
dileele.

Re bona mekgoro e e tshekeletsa, mela ya
mmopo le metlhape ya dikgomo.



Pule o bogola dikgomo. Bongki o tshwara Pule.
Pule o batla go tlolela kwa ntle ga bese.

Jabu a re, "Nnyaya Pule, tlaya o dule fa
fatshe! O tla re tsenya matlho."



A re kwalleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba feta gaufi le eng?

Ba feta gaufi le

Ke goreng Pule a batla go tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o bona

Bana ba bona eng?

Bana ba bona

Dimela tsa mo sekgweng se di ntse jang?

Dimela tsa mo sekgweng se di



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko
a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

masi mo	f eta	t la	j ang	d kima
bad imo	e ta	t laya	t eng	d ileele



A re kwalleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo
mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go
tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a
tlwaelo

dikgomo
dileele
tsenya


S S

s s



Boithabiso

Thala setshwantsho sa dilo tse bana ba di bonang fa ba feta mo sekgweng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwanstho sa gago.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe.

Re	goroga	gorogile	thari gompieno.
Ba	rata	ratile	motshameki yo o tlhwatlhwa.
O	rata	ratwa	matesisi thata.
Wena	o	ba	moleele.
Ba	tshwara	tshwerwe	ke tlala.
Ke	a	ne ke	kwala.

Tlhogo nngwe le nngwe ya leina e tsamaelana le thuanyi ya yona go ya ka bongwe kana bontsi, jaaka, Batho ba kgotsa legong le.





A re kwaleng

Tlatsa ka lefoko le le nepagetseng.

mo

ntle

godima

Ntšwa e batla go tlolela kwa _____ ga bese.


Bana ba palame _____ beseng.


Bese e tlhatlogela kwa _____ ga thaba.



Boithabiso

Supetsa mokgweetsi wa bese gore o tshwanetse go tswa jang mo sekgweng.





A re bueng

Bese ya rona e tsamaya mo Johannesburg.

Re bona dikolo tse dintsi le mosi o montsi.

Go na le batho ba bantsi ba ba yang kwa godimo le kwa tlase.

Morago Pule o tlolela kwa ntle ga bese. O batla go tshameka le dintšwa tse dinnye.

Jabu a re, "Tlaya kwano Pule."

Mme Pule o ntse a tshaba a bo a tshaba.





Re ka busa Pule jang?
"Pule, boela kwano,"
Bongi a goeletsa.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba bone eng mo toropong?

Ba bone

Ke goreng Pule a ne a tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o ne a batla go

Ke mang yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe?

ke ena yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mosi	dintsi	tsamaya	tsere
monyenyo	dintšwa	tsena	tsola
monkgo	dinnye	tsaya	tsala

Mafoko a tlwaelo

tsaya
mosi
tsala



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



T T t t




A re direng

Etsisa ntšwa Pule, a tlolela kwa ntle ga bese a bo a tshaba.
Bontsha ka moo Bongi a goeletsang ka teng gore a bowe.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 – 4 go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Tlotlela tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala kgang ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.



Boithabiso

Lebelo la go ya kwa beseng. A re bone gore ke mang yo o ka nnang wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela boloko (l) bo le bongwe go ya kwa beseng. Motho yo o tlaa gorogang kwa beseng la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo bolokong, o tshwanetse go buisa lefoko.



mosi

tlolela

dintšwa

tsamaya

masimo

tlotlela

dinnye

tsena

mofenyi

t/aa

dikima

tsaya

eng

leng

mang

gareng


kgwela

kgwebo

sekgwa

kgweetsa





A re bueng

Jaanong re mo Serapeng sa Diphologolo sa Kruger.

Re bona diphuti tse dintsi le tlou. Ke batla go bona tau.

Mongwe le mongwe o leba kwa ntle ka letlhabapheto go leka go bona phologolo e e tlhaga.

Morago Jabu o bona tau e kgolo e lebile photi.





Jabu

"Ijaajaajaa! Bona. Tau ele e kgolo jang. E batla go bolaya photi gore e e je. E batla go e dira dijotshegare tsa yona", ga bua Jabu.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke diphologolo dife tse bana ba yang go di bona kwa Serapeng sa Diphologolo sa Kruger?

Ba ya go bona

Tau e batla go ja eng?

E batla go ja

Ke mang yo o boneng tau la ntlha?

ke ena a boneng tau la ntlha.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

boneng	dijotshegare	bolaya	diphuti
rateng	tshaba	laya	pholo
lebang	tshela	tsamaya	phela


Mafoko a tlwaelo

jaanong
tau
tlolela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



u u

u u



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 3. Thala mola go bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Bana ba ne ba sa batle go

Jabu o bone

Bana ba ne ba



tau e kgolo.

mo beseng.

boela gae.



A re kwaleng

Tlatsa ka ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko.
Bapisa lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

t

p

tl


th

			
___utlwa	___odi	___au	___ou



Boithabiso

Phologolo e ke mang?
Feleletsa go thala setshwantsho se, mme o se tshasa.





A re bueng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **m** le **b**.

Jaanong re tsamaya ka mmila o o kgokologelang kwa lebopong.
 Motlhaba o bolelo. Lewatle le legolo e bile le boteng.
 Makhubu a ya kwa godimo le kwa tlase.
 Mme ga re kgone go nwa metsi a teng. A letswai thata.
 Bona dikepe mo lewatleng.



Go na le ditlhapi tse dintsi mo lewatleng.
 Ga ke bone leruarua. Go monate go
 tshameka mo motlhabeng.
 Re aga khasele e kgolo ka motlhaba.



Morago Pule o simolola go epa. O ne a epa, a epa a bo a epa go fitlha a bo a wela mo mosimeng.

Wena Pule o a tshwenya.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Pule o ne a dira eng?

O ne a wela mo

Bana ba ne ba bona eng?

Ba ne ba kgona go bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dikepe	tlase	nwa	leruarua
sekolo	tlala	bonwa	rua
sekopa	letlapa	monwana	bua



Mafoko a tlwaelo

mmila

tsamaya

simolola



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




V v

V v



A re direng

Dira lenaneo la dilo tse bana ba di boneng kwa lebopong.





A re kwaleng

Kwala posokarata e mo go yona o tlotlelang tsala ya gago ka ga se o se boneng kwa lebopong.



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, o simolola ka Latshipi.

Morago o bue gore ke eng se o agang o se dira mo letsatsing lengwe le lengwe.

Labone

Latshipi

Labotlhano

Labobedi

Lamatlhatso

Laboraro





Mosupologo

Letsatsi	Se go le gantsi ke se dirang
Latshipi	



A re kwaleng


Dira dipalo tse tsa mafoko mme morago o tlatse mafoko a a nepagetseng. Re go diretse ya ntlha.





A re bueng

Buisa kgang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **p** le **r**.

Re tshwanetse go boela gae
gompieno.

Re utlwile botlhoko.

Go ne go le monate thata
kwa lebopong.



Bongi o ne a utlwile botlhoko
thata a bo a lela.

Re ne ra phutha dibeke tsa
rona.

Re ne ra palama bese.



Pule a dula le Bonghi.

Rotlhe ra leba kwa morago
kwa lewatleng.

Re akantse ka ga lebopo le
didolofini di thuma e bile di
tshameka mmogo.



A bogola mme a leka go tlolela kwa ntle ka letlhabaphefo. E -e, Pule. Ema, o se ka wa ba wa leka go tlolela kwa ntle.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke goreng bana ba ne ba utlwile botlhoko gompiano?

Gonne

Ke mang yo o neng a lela?

ke ena a neng a lela.

Pule o ne a dutse le mang?

O ne a dutse le



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshwanetse	lela	phutha	lebopo
tshwara	bela	rutha	bopa
tshwenya	sefela	photha	polasa

Mafoko a tlwaelo

boela
leba
polaseng



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



W w

W w



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha maikutlo a bana fa ba ne ba boela gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pule o ne a utlwile

Bana ba ne ba

Ba ne ba sa

Bana ba ne ba

palama bese.

botlhoko thata.


itumetse kwa lewatleng.

batle go boela gae.



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo tse o di bapisitseng.



Boithabiso

A re ka taboga? A re bone gore ke mang yo o ka gorogang pele kwa mokorong mme morago a nna wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya dikgapa di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela kgapa (l) e le nngwe go ya kwa mokorong. Fa o wela mo kgapeng, o tshwanetse go buisa lefoko.





A re bueng

"Waitse, o ka re nka boela kwa lebopong," ga bua Bongi.

Bongi

Morutabana



"Gompieno le ya go kwala kgang ka ga leeto la lona," ga bua morutabana.

Ati



"Ke tlaa kwala kgang ya me ka ga diphologolo tse ke di boneng mo polaseng," ga bua Ati.

Jabu



"Ke tlaa kwala kgang ya me ka ga diphologolo tse di tlhaga tse ke di boneng," ga bua Jabu.



Amo

Amo ena a re, "Fa sekolo se tswa ke ya go etela ditsala tsa me, ke tle ke di tlotlele ka ga leeto la rona."

"Morago ke tlaa tshameka le Pule pele ke ya go robala. O ka re nka lora ka ga lebopo."



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa.

Bongi o ya go dira eng pele a robala?

O ya go

Bongi o batla go lora ka ga eng?

O batla go lora ka ga



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgang	leeto	robala	lora	lebopo
kgolo	reetsa	bala	kgora	leso
kgona	beela	kala	rora	legong



Mafoko a tlwaelo

sekolong
pele
lora



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

X X

X X



A re direng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang tse di tswang kwa gae.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le tharo. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Gompieno

Maabane Amo

Ka moso ke


Bana ba

o ne a ile kwa ntlolong ya ga Bongi.

tla ya kwa sekolong.

ga ke a itumela.

batla go ya kwa gae.



Boithabiso

Thala tsela e bese e tsamaileng ka yona mo tsebeng e e fa thoko.

1

Simolola kwa sekolong.

5

Ya kwa Serapeng sa Kruger.

2

Ya kwa polaseng.

6

Ya kwa lebopong.

3

Ya kwa sekgweng.

7

Boela kwa sekolong.

4

Ya kwa toropong.



Sekolo



Sekgwa



Polase



Toropo



Lebopo



Serapa sa
Kruger



A re bueng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **k**.

Maabane, ke ne ke ya gae ke tswa kwa sekolong fa pula e simolola go na.

Pula ya na ya bo ya na. Ka koloba ka bo ka tshologa metsi.
Ke ne ke tshogile magadima.

Ka utlwa marothodi a makima a pula a otl'a sefatlhego sa me.
Ke ne ke sa bone.

Ke ne ke le mongwe mo mmileng. Ke ne ke sa bone batho ba bangwe.
Ke sa itse le gore ke dire eng. Ke ne ka simolola go lela jaaka lesea.

Ke sa tshabe gore ke nako mang.



A re kwaleng

Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Bongi o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Bongi o ne a ikutlwa jang?

O ne a

Bongi o ne a na le mang?

O ne a le



A re kwaleng

Kwala leina la kang.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tshogile	na	mmileng	maabane	mongwe
tshologa	nama	mmitisa	jaaka	sengwe
tshega	nako	mmona	maatla	bangwe



Mafoko a
tlwaelo

gae
metsi
tshologa



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



ma__

le__

mago__o

__ana

tlh__



A re direng

O akanya gore go diragetse eng ka ga Bongi? Tlotlela tsala ya gago gore o akanya go diragetse eng ka ga Bongi. Thalela kgang e setshwantsho sa bokhutlo jo bo itumedisang le sa bokhutlo jo bo sa itumediseng.



B b t b j b o
itm ð sg

B b t j b o sa
itm ð sg



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga bokhutlo jwa gago jo bo itumedisang. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lela

tsamaya

pula

tshogile

ntšwa



A re bueng

Buisa bokhutlo jwa kgang.

Kgang e
khutlile
jang?

Morago ke ne ka bona Pule a tla.
O ne a hupile mokgele o mogolo.
Ke ne ke itumetse thata.





Ke ne ka tsholetsa
mokgele mme ra
tabogela kwa gae.

Kwa bokhutlong ke ne ka
bolokesega. Ke a leboga,
Pule.

Khalara setshwantsho se.

Boithabiso



A re kwalleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Y Y

y y



A re bueng



Kgang ya ga Amo

Nna le Pule re ne re le rosi kwa gae. Re ne re tshameka mo tshingwaneng. Ke ne ka bona maru a lebega a le pinki. A ne a sa bonale a hupile pula. A ne a sa bonale a dirwa ke letsatsi.

Morago ga tla sefako.

Sefako sa wa jaaka dibolo tsa kolofa. Photo! tšhwatla! rwatlatlatlaa! Pule a leka go di tshwara.

"Ke a boifa," ga bua Amo.

Ka bua le ena, "Tlhokomela, Pule!

Ema tsi!"

Re ne ra huhumela ka fa tlase ga bolao, mme ra emela gore sefako se emise.

Fa se emisa re ne ra fitlhela gore matlapatlapana a sefako a ne a le magolo a lekana le dibolo tsa kolofa.



A re kwalleng

Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Amo o re tlotlela ka ga pula ya matlakadibe?

Nnyaya, o re tlotlela ka ga

Matlapatlapana a sefako a ne a le bogolo jwa eng?

A ne a le bogolo jo bo lekanang le jwa

Pule le Amo ba ne ba dira eng fa ba ne ba tshogile?

Ba ne ba



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

wa	huhumela	ema	gae	bolo
wela	hutshe	hema	legae	bonala
wena	hupa	lema	gaetsho	bolao



Mafoko a
tlwaelo
sefako
pula
letsatsi



A re kwalleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Sefako



A re kwalleng

Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng. Dirisa ditlhaka tse: s, tl, m, ts, nt.



__ea__a

leta__o

__otlhaba



__a__ya

Ra__a



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng. Tlotlela tsala ya gago kang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a, go go thusa.

sefako

dibolo tsa
kolofo

tshogile

modumo o o kwa godimo

maru a a pinki

matlhabaphefo a a thubegileng



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.
Dirisa ditlhaka tse go go thusa go feleletsa mafoko.

la mo ro wa kgw th


					
boro__e	__tšhe	__loi	__tlhela	mokgwa__	__u__uga



Boithabiso

Lebelela setshwantsho, mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng.

Metsi a dikologa a bo a dikologa



1	Letsatsi le phatsima mo lewatleng le mo dinokeng.
2	Metsi a tlhatlogela kwa legodimong.
3	Metsi a bopa maru.
4	Maru a nesa pula. Pula e tshologela mo dinokeng le kwa lewatleng.



A re bueng



Lindi o bona segagane

Ke ne ka etela nkoko. O nna kwa godimo ga dithaba tsa Drakensberg.

Go ne go le tsididi thata. Ke ne ke tshotse dikobo tse dintsi. Ke ne ka ya go robala.

Fa ke tsoga mo letsatsing le le latelang, ke ne ka bona sengwe le sengwe se le sesweu.

Go ne go le segagane mo marulelong, go le segagane mo ditlhareng, go le segagane mo tlhageng gape go le segagane mo mmileng.

Ke ne ka se tshwara. Go ne go le tsididi thata mo se neng sa gobatsa menwana ya me.

Tota le Pule o ne a palelwa ke go tsamaya mo segaganeng se se tsididi.


Nkoko o ne a mpolelela gore ke rwale dikausu mo diatleng gonne ke ne ke se na ditlelafo. Ke ne ke batla go tshamekela mo segaganeng.





A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.



Lindi o ne a le kwa kae fa a bona segagane?

O ne a le

Lindi o ne a rwala eng mo diatleng tsa gagwe?

O ne a rwala

Lindi o ne a bona eng fa a leba kwa ntle?

O ne a bona



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tsoga	dikausu	tlhageng	diane	mmila
tsa	maungu	ditlhare	diatla	mmino
tsamaya	ditau	tlhatloga	diaparo	mmepe



Mafoko a
tlwaelo

tshotse
dikobo
menwana



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




Ke ne ka etela nkoko.

Ke



A re direng

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Lindi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segaganeng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwantsho sa gago.

tshameka

diatlana

phefo

bokgola


segagane

tsididi



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.

				
__aga	__sese	mo__tladi	__rato	dia__ana



A re kwaleng

Tsenya a, e, i, o, u go feleletsa mafoko a mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.


m _ h _ l _ d _		ntšw _
tšh _ p _		k _ k _
b _ b _ ts _ d _ d _		n _ g _
m _ s _		s _ l _ n _
nk w _		kh _ t _
b _ s _ k _ l _		s _ n _ s _ d _ d _



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Z z
z z



A re bueng

Jabu



Ga ke rate mariga. Ga ke rate fa go nna tsididi fa ke ya kwa sekolong.



Amo

Ke rata selemo gonne ke rata go thuma. Ke rata go utlwa mosumo wa dinotshe le go hema ga dinoga.



Ati

Ke rata dikgakologo gonne ke kgona go tshameka ka digwagwa tse dinnye mo letamong.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Ke mang yo o sa rateng bosa jo bo tsididi?

o rata bosa jo bo tsididi.

Ke goreng Nomsa a rata selemo?

Gonne o

Ke goreng Ati a rata dikgakologo?

Gonne o kgona go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tshameka	utlwa	gonne	dinotshe	thuma
tshola	batlwa	banna	dinoga	thiba
tshega	otlwa	nna	dinawa	thupa



Mafoko a
tlwaelo

tlaa
kgona
tshwanetse



A re kwaleng


Ke setlha sefe se o se ratang thata?

Handwriting practice lines for the question: Ke setlha sefe se o se ratang thata?



A re kwaleng

Feleletsa mafoko a mme morago o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.




tl__lase

__amaya

no__e

n__ga

__ua



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Tlotlela tsala ya gago gore ke eng se o se ratang le se o sa se rateng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bolelela tsala ya gago mefuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara mo setlheng sengwe le sengwe. Bua gore ke eng o rialo.



Letlhabula



Selemo



Dikgakologo



Mariga



A re kwalleng

Bopa dipolelo di le 4. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e nepagetseng mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Ga ke rate mariga gonne

Nako e go jewang maungo kwa
masimo ke ya

Ke rata selemo gonne

Ka dikgakologo

letlhabula.

ke rata go thuma.

go tsididi thata.

matlhare a ditlhare a a
tlhotlhorega.



A re kwalleng

Jaanong kwala polelo ka ga setlha se o se ratang le ka ga setlha se o sa se rateng.



Ke rata

Ga ke rate



A re bueng

Tlotlela tsala ya gago ka ga go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kwididi go ya go segwagwana se se nang le mogatla go fitlha ka segwagwa se segolo.




Boithabiso

Jaanong khalara setshwantsho sa segwagwa.



Matshwao a bosa



Go letsatsi

Maru fale le fale

Pula e a na

Go maru

Pula ya matlakadibe

Go diphefo



A re bueng

Buisa tšhate ya bosa, mme o bue gore go tlaa bo go sele jang letsatsi lengwe le lengwe.

Tšhate ya maemo a bosa - Seetebosigo

Latshipi	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatso



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa nngwe le nngwe ya dipotso tse.

Tšhate ya maemo a bosa ke ya kgwedi mang?	
Kgwedi e, e na le malatsi a le makae?	
Go letsatsi malatsi a le makae?	
Go tlaa bo go le maru fale le fale mo malatsing a le makae?	
Pula e ya go na malatsi a le makae?	
Pula ya matlakadibe e ya go na malatsi a le makae?	
Go tlaa foka diphefo malatsi a le makae?	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	more	eng	pelo	pholo
kgwela	gore	leng	pina	phulo



Mafoko a tlwaelo

tlaa
kgona
tshwanetse




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Bosa



A re direng

Thala setshwantsho sa maemo a
bosa a gompiono.

Thala diaparo tse o tshwanetseng go di aparela
maemo a bosa a gompiono.



A re kwalleng

Kwala leina la ngwana yo o mo tlelaseng ya gago le le simololang ka tlhaka e e fa thoko ga
tlhaka nngwe le nngwe. Gakologelwa go simolola leina lengwe le lengwe ka tlhakakgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K



A re kwaleng

Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong tse.

O tsenye ditlhakakgolo, dikhutlo kgotsa matshwao a potso.



ke rata go tshameka le jabu fa go le letsatsi

a o rata fa go le tsididi

letsatsi la botsalo la ga Ati le ka kgwedi ya phukwi



A re kwaleng

Feleletsa tshate

ya maemo a bosa a gompieno.

Morago o tlatse maemo a bosa a malatsi a matlhano a a tlang.



Mosupologo





A re bueng

Gompieno Jabu ga a tsoga.
O ne a robala a bo a robala.

Pule o ne a mo tlolela mme a
se ka a tsoga.



Mmaagwe Jabu o ne a
mmolelela gore a tsoge mo
bolaong.


Jabu o ne a tabogela bese mme
ya mo sia.

O ne a tshwanela go ya
sekolong ka maoto.

Pule o ne a tsamaya nae.

O ne a tsena thari kwa
sekolong. Morutabana a
mmotsa, "Ke nako mang,
Jabu?"

Ke nako mang jaanong?
Thala manakana mo tlelokong.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Ke goreng Jabu a ne a tsena thari kwa sekolong?

Gonne

Jabu o ne a ya sekolong ka eng?

O ne a ya

Ke goreng Jabu a ne a sa ye sekolong ka bese?

Gonne o



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tsoga	robala	mme	nako
boga	robega	mmotsa	nama
loga	robedi	mmolelela	nae

8


Mafoko a
tlwaelo

tlaa
kgona
tshwanetse





A re kwaleng

Ke nako mang?



A re direng

Bolelela tsala ya gago gore lenaka le lekhutshwane le supile palo efe, le gore lenaka le legole le supile palo efe.







Tlatsa diura le metsotso tse lenaka lengwe le lengwe le di supileng.

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele



A re kwalleng


Thala manaka a tleloko nngwe le nngwe.

ura ya
bongweura ya
borataroura ya
boraroura ya
borobongwe



A re kwalleng

Tlatsa ka dipalo tse di tlogetsweng.



Ke tsoga ka ura ya _____.



Ke robala ka ura ya _____.






Sekolo se simolola ka ura ya _____.




Boithabiso

Tlatsa dinako mo ditlelokgong tse mme o bolelele tsala ya gago gore ke nako mang. Segae tshupanako go tswa mo tsebeng e e kwa morago ya buka mme o kgomaretse manaka mo go yona. Bontsha tsala ya gago dinako tse di farologaneng.





A re bueng



Jabu o tsoga ka ura ya borataro.



Jabu o palama bese ka ura ya bosupa.



Jabu o goroga mo gae ka ura ya bobedi.

Jabu o ja ka ura ya borataro.

Jabu o robala ka ura ya borobedi.



A re kwaleng

Buisa kgang e, mme o arabe dipotso.

Jabu o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Jabu o palama bese ya gagwe ka nako mang?

O palama bese ka

Jabu o robala ka nako mang?

O robala ka



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

nako	bosupa	tsoga	robala	gae
naga	bobedi	tsola	robega	gaetsho
lenaka	boraro	tsoma	robedi	yaeno

Mafoko a tlwaelo

tsoga
ura
robala







A re kwaleng

Nako ke







A re direng

Bapisa ditshupanako tse.



A re kweleng

Kwala dinako, mme o thale manaka mo ditlelokong go bontsha dinako tse di nepagetseng.

Ka nako mang	Nako mo tlelokong	E kwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boela gae ka		
Ke ja ka		



A re direng



Bontsha dinako tse di farologaneng mo tlelokong e o segileng ya gago.



tshogile tshologa

pinkhi lonko

eng mang

tshoga tshameka

senke tsoga

pula leng

tshola tshela

tsa tsamaya

pina pelo

na nama

dikausu maungo

pholo phefo

nako mmileng

ditau tlhageng

tsoga phulo

mmitisa mmona

ditlhare tlhatloga

loga boga

mmepe mmino

diatla diaparo

robega robala

mmila maabane

diane utlwa

mme robedi

jaaka maatla

batlwa otlwa

rake mmotsa

mongwe sengwe

gonne banna

bosi losi

bangwe wa

nna dinotshe

sosi esi

wela wena

thupa kgona

rosi tsosi

huhumela hutshe

kgora dillo

tuku kuku

hupa bolo

kgwedi kgwebo

dira fatuku

gaetsho bolo

kgwela maru

hira sira

bonala bolao

more gore

lloto lleme

Boithabiso



**Lebelo la mafoko
wena le ditsala
tsa gago di le nne,
mongwe**

le mongwe wa lona a
tlhophe tselana ya
lebelo la gagwe. Jaanong
dirisang tshupanako go
bona gore go go tsaya
nako e e kanakang go
buisetsa kwa godimo
mafoko otlhe a a mo
tselaneng ya gago.

Lotlhe le ka nna la
simolola go buisa ka nako
e le nngwe. Fetolang
ditselana mme le taboge
gape. Lekang go taboga
mo ditselaneng tsotlhe
mme o ikatise mo
mabelong otlhe gore
o tle o itekanele.

Gakologelwa go tshwaya
mafoko a a go emisitseng
mo tselaneng ya gago
gore o tle o a buise gape.





A re bueng



Dikgang tsa Botsenwa

Gompieno ntšwa Pule, o ne a boa ka mmila wa Phaladi a ya kwa thabeng.

O ne a goa tsala ya gagwe gore e tsamaye le ena.

Pule o ne a apere jase e kgolo le hutshe gonne go ne go le tsididi thata.

O ne a boifa go **koafatswa** ke serame.

Pule o ne a tsamaya le podi e go tweng Motheo le segwagwanyana se setala, e leng Fifi.

Ba palama **setlhoa** sa thaba jaaka batho ba loa.

Boobabedi, podi le segwagwanyana ba ne ba apere dijase le dihutshe tsa bona.

Ba ne ba boifa go **boa** ba gatsetse kwa thabeng.

Ba ne ba itumetse, mme ba sa itse gore ga go poa e se nang mosima.

Ba wela mo mosimeng ba sa o lemoge.

Lepodisi le ne la ba bona. La ba ntsha mo mosimeng, la ba naya borotheo mme la ba busetsa kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Pule o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Pule o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Ke goreng Pule a ne a apere jase?

O ne a apere jase gonne



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

goa	boa	loa	koafala	poa	tlhoa
boka	bola	borotho	kgolo	roma	nosa



Mafoko a
tlwaelo

thabeng
palama
itumetse




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go
arabela o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Podi e apere jase.



A re direng

Dikgang tsa Botsenwa

Bua ka ga dikgang tsa gago.
Tlotlela ditsala tsa gago ka ga dikgang tsa
gago. Bua gore ke dikgang dife tse o ka di
kwalang mo lokwalodikgang lwa gago.



A re kwaleng

Kwala lokwalodikgang lwa gago.

Leina la lokwalodikgang lwa gago

Letlha

Dikgang tsa gago ke eng?

Morago go ne ga diragala eng?

Thala setshwantsho sa dikgang
tsa gago.

Thanodi ya me

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Thanodi ya me


M m			S s
N n			T t
O o			U u
P p			V v
Q q			W w
R r			X-Z x-z














glue






Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

